

Vuk'uzenzele

Yi humelerisiwile hi: Vufambisi bya Mfumo bya Vuhlanganisi na Mahungu (GCIS)

English\Xitsonga

N'wendzamhala 2021



**Ku nghenisa
swivilelo eka
GEPF swi
olovisiwa**
Pheji 2



**Ku herisa swi-
rhlanganyi ku
nghena eka Vu-
korhokeri bya
Mfumo**
Pheji 10

Mangala vukungundzwana hi ku tirhisa nomboro ya riqingho ra xilamulelamhangu ro Iwisana na vukungundzwana

LOKO U ehleketelela vukungundzwana, vumbabva, vukhamba kumbe ku endliwa ka swo biha eka vukorhokeri bya mfumo, u hlohloteriwa ku swi mangala.



ya tinhundzu na vukorhokeri leyi yi nga eku lavisisiweni hi PSC. Milandzu leyi nga sala yi hundziseriwile eka tindzawulo ta mfumo tin'wana kumbe tiejensi ta nsindziso wa nawu ku ya lavisisiwa.

Mihomboloko ya tindlu ta Nongonoko wo Aka hi Vunts-hwa na Nhluvukiso (RDP), ya tithendara na ya mali ya nhlayso wa vaaki yi le xikarhi ka swihehlo leswi nga tolreveleka swinene leswi endliveke.

“Hi nkarhi wa ku pfariwa ka tiko, hi amukerile vulumandleve byo tala hi imeyili. Hi tlhela hi va na sisiteme yo rhekhoda swihungwana ya otometiki eka lava tsakelaka ku fonela nomboro ya hina ya riqingho ra xilamulelamhangu endzhaku ka tiawara to tirha,” ku vula Seloane.

U engetela leswaku kusukeloloko ku hungutiwile tilevhele ta ku pfariwa ka tiko, ku vile

na ku tlakuka lokukulu ka ku mangariwa ka vumbabva lebyi fambelanaka na mali ya nhlayso wa vaaki, ngopfungopfu mali ya nhlayso ya Mphalalo wa Vanhu wa Ntshikelelo.

Ku tiyisisa matshalatshala yo sivela vukungundzwana, Mfumo wu nyikile vuswikoti eka tiejensi ta nsindziso wa nawu hi vatirhi lava nga na swiki, na ku tumbuluxa Senthara leyi Hlanganeriweke. Senthara i ntlawahato wa tiejensi ta nsindziso wa nawu leti avelanaka vuxokoxoko na swipfuno eka ku Iwisana na vumbabva na vukungundzwana eka maxavelo ya tinhundzu na vukorhokeri lebyi fambelanaka na COVID.

Xana ku humelela yini endzhakukaloko vulu- mandleve byiendliwe?

Seloane u vula leswaku loko nandzu wu mangariwa hi ku tirhisa nomboro ya riqingho lera xilamulelamhangu, vatirhi vo sungula vo tisa switshunxo

**Swi ya emahlweni
eka pheji 2**

Silusapho Nyanda

Ku sivela vukungundzwana eka vukorhokeri bya mfumo swa ha ri xirhangana xa mafumo naswona Nomboro ya Ri-qingho ra Xilamulelamhangu ro Lwisana na Vukungundzwana yi oloviselva vaaki ku mangala swiendlo swa vukungundzwana leswi ehlekete-leriwaka.

Nomboro ya riqingho lera xilamulelamhangu yi simekiwile hi Khomixini ya Vukorhokeri bya Mfumo (PSC) hi 2004 naswona kusukela nkarhi wolowo, ku amukeriwile tiqingho to tlula 100 000 to mangala vukungundzwana na mafambiselo yo biha.

Tiqingho leta valumandleve ti vangile leswaku ku lavisisiwa 24 035 wa milandzu ya vukungundzwana, vumbabva

na vugevenga byin'wana, ku vula Khomixinara wa Vukorhokeri bya Mfumo Michael Seloane, loyi a angamelaka ntirho hinkwawo lowu endlawaka hi khomixini leyi.

Exikarhi ka 2020 na 2021 ku mangariwile milandzu ya 337 hi ku tirhisa nomboro ya riqingho lera xilamulelamhangu. Makumenharhun’we ya yona yi khumba mihombolelo eka matholelo na maxavelo



Ku hlaya Vuk'uzenzele dawuniloda GOVAPP eka:



Secha SA Government eka Google playstore kumbe appstore

HLANGANA NA HINA

Webusayiti: www.gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House: 1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

Vuk'uzenzele

@VukuzenzeleNews

Imeyili: vukuzenzele@gcis.gov.za

Riq: (+27) 12 473 0103

YA MAHALA A YI XAVISIWI

Swi ya emahlweni kusuka eka pheji 1

va kamba loko vuxokoxoko hinkwabyo lebyi faneleke byi nyikiwile. Leswi swi katsa vuxokoxoko bya leswaku i mania nga endla yini, xiendlo lexi hehliwaka xi endliwile rini, naswona hikwalahoka-yini.

U vula leswaku loko ku kumeka leswaku ku na swo biha leswi nga endliwa – ku nga va ku ri mihomboloko ya maxavelo ya tinhundzu na vukorhokeri na matholelo, ku ba mati, vukungundzwana lebyi fambelanaka na tindlu ta RDP, vumbabva bya mali ya nhlayiso wa vaaki, ku rhurha swi nga ri

enawini, ku ba, vukhamba kumbe vumbabva – PSC yi nga bumabumela xiendlo xo lulamisa eka ndzawulo leyi faneleke kumbe ku hundzisela nandzu lowu eka Hawks, SAPS kumbe Xipano xa Xintirhwana xo Lwesana na Vukungundzwana ku lavisia na yu ya emahlweni.

Milandzu leyi PSC yi yi hundzisela eka tindzawulo ku ya lavisisiwa, yi katsa:

- Vatirhelamfumo lava endlaka ntirho wo engetela handle ka mpfumelelo wa tindzawulo
- Mitlimbo ya mitsakelo leyi nga paluxiwangiki, na
- Matikhomelo yo biha.

Seloane u vula leswaku PSC yinyika tindzawulo ta mfumo masiku ya 60 ku lavisia na ku pfala nandzu. U vula leswaku endzhakukaswona ndzawulo yi tivisa PSC leswi yi nga swi kuma. "Loko hi tsakisiwa hi magoza lama tekiweke hi ndzawulo, hi ta pfala nandzu lowu, kambe loko ma nga hi tsakisi hi tlhelela eka ndzawulo."

Vuxikalavito bya tiyi-sisiwa

Loko mulumandleve a nga lavi leswaku vito ra yena ri boxiwa, muofisiri wa nomboro ya riqingho lera xilamulelamhangu wa PSC u tsala vuxokoxoko bya yena byo tihlanganisa. Leswi swi

na nkoka hikuva loko ku laveka vuxokoxoko byo engetela, PSC yi boheka ku kota ku tihlanganisa na yena.

Valumandleve lava va mangalaka milandzu eka nomboro ya riqingho lera xilamulelamhangu ya PSC va tshembisiwa ku sirheleriwa loko va lava ku tshama va ri xikalavito, ku vula Seloane. U hlamusela leswaku vatirhi vo

sungula vo tisa switshunxo va leteriwile ku tiyisisa leswaku vutitivisi bya valumandleve byi tshama byi sirheleriwire.

Seloane u vula leswaku vanhu va Afrika-Dzonga va boheka ku mangala vukungundzwana hikuva byi yivela swisiwana naswona byi yimisa nhluvukiso, leswi swi sivelaka tiko ku humelela ku ya emahlweni. ①

Nomboro ya Riqingho ra Xilamulelamhangu ro Lwesana na Vukungundzwana ya Rixaka:
0800 701 701
Valumandleve va nga tlhela va rhumela vulumandleve hi imeyili
(integrity@publicservicecorruptionhotline.org.za)
kumbe hi fekisi (0800 204 965).

Ku nghenisa swivilelo swa GEPF swi olovisiwa

Swirho, vanhu lava nga ephenxenini na vavuyeriwa. Nkwama lowu wu tumbuluxi-wile, naswona wu lawuriwa ku ya hi Nawu wa Phenxeni ya Vatirhelamfumo (GEPF) sweswi va na endlelo ro kuma ku pfuneka loko va nga tsakisiwi hi vukorhokeri lebyi va byi kumeke.

Ku tiyisisa leswaku swirho swa GEPF na mindyangu ya swona swi khomiwa kahle, bodo ya ha ku tumbuluxa hofisi leyi nga ta tirhana na mikwetlembetano. Mulavisisi wa Swivilelo wa Phenxeni ya Vatirhelamfumo (DEPO) i hofisi ya GEPF ya le ndzeni kambe leyi tiyimeleke.

GEPF yi wela eka mikwama ya phexeni leyikulu emisaveni, yi na kutlula 1.2 wa timiliyon i ta swirho leswi gingirikaka na kuhundza 450 000 wa vanhu lava nga

ephenxenini na vavuyeriwa. Nkwama lowu wu tumbuluxi-wile, naswona wu lawuriwa ku ya hi Nawu wa Phenxeni ya Vatirhelamfumo.

Gqwtankulu Makhado Ramabulana u thoriwile tanahi Mulavisisi wa Swivilelo. Yena u vula leswaku hofisi leyi yi tumbuluxeriwile ku pfuneka vanhu lava nga tsakisiwihi vukorhokeri bya GEPF.

Yi ta vuyerisa ngopfungopfu vanhu lava nga kotiki ku hakelela endlelo ro kuma ku pfuneka hi ku tirhisa nawu. Loko vanhu va nga si yisa mikwetlembetano ya vona eka Hofisi ya Musirheleri wa Vanhu kumbe etikhoto, va nga kuma vulamuri kusuka eka Mulavisisi wa Swivilelo.

Mulavisisi wa Swivilelo u ta phalala eka milandzu leyi endlaka leswaku ku va na xivilelo eka GEPO, munhu u



ku hlwerisiwa ko ka ku nga twisiseki ka ku phurosesiwa ka tihakelo leti faneleke ku hakeriwa vakoxi. Hofisi leyi yinga nyika vulamuri ntsena eka swivilelo leswi swi tumbulukeke endzeni ka nkarhi wa malembe manharhu lama nga hundza.

Timhaka tin'wana leti welaka eka leswi kongomana na mitirho ya GEPO:

- ku hluleka ka tiofixiyali ku endla mitirho ya tona hi ku landza nawu na milawu ya Nkwama;
- Ku tshova vutiboheleri ku ri hava xivangelo xo twala; na
- Vuxokoxoko byo hoxeka kumbe lebyi lahlekisaka lebyi nyikiweke hi vatirhi va GEPF.

Loko a nga si nghenisa xivilelo eka GEPO, munhu u

boheka ku rhumela xivilelo lexi tsariweke eka GEPF, Ejensi ya Vulawuri bya Tiphreneni ta Mfumo (GPAA) kumbe eka muthori wa yena, a va nyika nkarhi wo tshamisekisa mhaka leyi.

"U boheka ku va nyika nkarhi wa masiku ya 30 ku lulamisa mhaka leyi u nga yi kuma. Loko timhaka ta wena ti nga si ololoxiwa endzhaku ka masiku ya 30, u nga yisa

xivilelo eka Mulavisisi wa Swivilelo," ku hlamusela Ramabulana.

Mulavisisi wa Swivilelo a nga ka a nga amukeli nandzu loko ka ha ri na vulavisihi bya ximfumo lebyi nga eku endliwile kun'wana.

"Eka nkarhi wa mavhiki mambirhi kusukela siku leri xivilelo xi nga amukeriwa harona, GEPO u ta langutisia [nandzu lowu] kutani a tivisa muvileri loko a nga kota ku lavisia na ku teka xiboho hi mayelana na nandzu lowu."

Loko Mulavisisi wa Swivilelo a ala ku lavisia xivilelo, muvileri a nga tsalela hofisi ya GEPO ku nga si hela masiku ya 21 a nyika swivangelo swa leswaku hikwalahokayini a tshemba leswaku xivilelo lexi xi wela eka xilerisoximfumo xa GEPO. ②

Swiletelo leswi koxometiweke hi mayelana na hilaha ku nghenisiwaka hakona xivilelo swa kumeka eka webusayiti ya GEPO eka www.gepo.co.za. Swivilelo swi nga endliwa eka inthanete, hi ku tsala, kumbe hi imeyili. Ku kuma vuxokoxoko byo tala tihlanganise na Mufambisi wa Swivilelo hi ku tsala papila u ri kongomisa eka PO Box 11005, Hatfield, Pretoria, 0028, imeyili: enquiries@gepo.co.za kumbe riqingho: 012 110 4950



government
communications

Department:
Government Communication and Information System
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: 012 473 0353

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Acting Head of
Editorial and Production
Tyrone Seale | tyrone@gcis.gov.za

Acting Editor-in-Chief
Zanele Mgadzi | zanelemgadzi@gcis.gov.za

Managing Editor
Irene Naidoo | irene@gcis.gov.za

Writers
More Matshediso
Jauhara Khan
Silusapho Nyanda

Senior Designer
Tendai Gonese

Language Practitioners
Nomgcibelo Motha
Boitumelo Phalatse
Thandolunye Magudulela

Vuk'uzenzele

is published by Government
Communications (GCIS)

Printed by:



All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

Distributed by: **ON THE DOT**



"SWESWI I NKARHI WA HINA HINKWERHU KU TIRHISANA, HI KU XIXIMA NELSON MANDELA, KU AKA AFRIKA-DZONGA YO ANTSWA, LEYINTSHWA YA HINKWAVO."

PRESIDENTE CYRIL RAMAPHOSA

#SendMe

ENDLA VUMUNDZUKU BYA WENA BYI TIRHA KU ANTSWA
LANDZELA MIKONDZO YA MADIBA



Ku aka masungulo ya vuvekisi

Hi ntoloveloo, lowu i nkarhi wa lembe lowu hi hlanganisaka vavekisi kusuka etikweni hinkwaro na leka misava hinkwayo eka Khomferense ya Vuvekisi ya Afrika-Dzonga ya lembe na lembe.

Hi khome Khomferense ya Vuvekisi yo sungula hi 2018 tanihi xiphemu xa pfhumba ra hina ra ku tinavelela ku humeleta ku hlengela R1.2 wa tithiriliyoni eka vuvekisi lebyintshwa eka nkarhi wa malembe ya nthlanu. Khomferense leyia yingheneriwile hi kuthula gidi ra varhumiwa hi 2018 na 2019, naswona hi 2020 a yi khomiwile hi ndlela yo hlanganeriwa hikwalaho ka ntungukulu wa COVID-19.

Loko ti katsiwile kun'we, tikhomferense leti ti hlengelate kuhundzanyana R770 wa tibiliyoni ta tirhandi eka vutiboheleri bya vuvekisi eka mixakaxaka ya tisekitara ta ikhonomi.

Khomferense ya Vuvekisi ya Afrika-Dzonga ya vumune a yi fanele yi khomiwile hi Hukuri 2021, kambe hi teke xiboho xo yi hundzisela eka Nyenyankulu 2022 hi kwalaho ka swiendleko swo talanyana leswi vaka kona hi nkarhi lowu. Leswi swi katsa nhlawulo wa mifumo ya miganga, khomferense ya tlilayimete ya COP26 na Nkombiso wa Mabindzu wa le Xikarhi ka Matiko ya Afrika. Xivangelo xa nkoka xin'wana xo yi khoma lembe leri tako hi leswaku ku ta va ku ri na angarhelo wa nsawutiso wa COVID-19 eka vanhu vo tala hi nkarhi wolowo, leswi nga ta endla leswaku ku famba na ku hlangana swi olovanyana.

Hambileswi Khomferense



leya Vuvekisi ya vumune yi nga hlwerisiwa tin'hweti tingaritingani, pfhumba ra hina lera vuvekisi bya ku tinavelela ku humeleta ri ya emahlweni. Hambi exikarhi ka mbangu wa ikhonomi lowu nga na mitlhontlo lowu vangiwaka hi ntungukulu wa COVID-19, lowu nga tlhela wu nyanyisiwa hi madzolonga na ku onheteriwa ka nhundzulokunga va kona eka swiphemu swin'wana swa KwaZulu-Natal na Gauteng hi Mawuana, tikhamphani ti ya emahlweni ti hetisia vutiboheleri bya tona na ku lavana na swivandlanene swa vuvekisi eAfrika-Dzonga.

Eka lembe leri nga hundza ri ri roxe, kwalomu ka R120 wa tibiliyoni ta vutiboheleri bya vuvekisi ti nghenile eka tipurojeke ta vuaki kumbe ta ndlandlamukiso. Leswi swi vula leswaku kwalomu ka 38% ta vutiboheleri bya vuvekisi hinkwabyo – kumbe R290 wa tibiliyoni – kufikela sweswi ti nghenile eka ikhonomi. Vuvekisi byin'wana byi hlwerisiwile hikwalaho ka COVID-19, ngopfungopfu eka tisekitara leti nga khu-mbe ka swinene ku fana na nhluvukiso wa miako na vupfhumba.

Mirhi i xiyenge xintshwa lexi nga na nyanyulo wa ku kula.

Aspen Pharmacare ya ha

ku simeka ndlandlamukiso wa yona wa R3.4 wa tibiliyoni, lowu yi wu tiviseke eka Khomferense ya Vuvekisi ya 2018. Vuvekisi lebyi byi hundzurile xitirhisiwa xa vumaki xa Gqeberha xa Aspen xi va yin'wana ya tihabu ta vumaki ta le misaveni hinkwayo letikulu ta swtitivataxirho swo angarhela naswona yi tlhele nyika mpimo wo hundza 100 ra timiliyoni ta mipimamurhi ya xisawutisi xa COVID xa Johnson & Johnson leyi yi nga endliwa.

Nhlangano wa Rihanyo wa Misava na wona wu hlawule Afrika-Dzonga ku rhurhela habu ya vumaki ya swisawutisi swa mRNA na Biovac Institute, leswi ku nga ku tirhisana ka mfumo na lava nga riki va mfumo xikan'we na mfumo. Dokodela Patrick Soon-Shiong, loyi a nga velekiwa laha Afrika-Dzonga na khamphani ya yena NantWorks va ha ku tivisa pfhumba ra ku tinavelela ku humeleta ku aka vuswikoti bya nhlayiso wa rihanyo wa ximanguvalawa eAfrika. Ku engetela eka vuvekisi lebyi va nga ta byi tisa, mihluvukiso leyi yi ta tlhela yi hoxa xandla eka ku tinavelela ku humeleta ka hina ko hlanganeriwa leswaku tikokulu ri endla 60% ta swidingo swa rona swa swisawutisi hi kwalomuya ka 2040.

Eneji i xiyenge xin'wana xa ku kula. Vabidi va 25 lava ku tsakeriwaka vona eka rhengu ra vunlhanu ra Nongonoko wa hina wa Maxavelo ya Vandli va Gezi lava Tiyimelaka va Eneji leyi Pfuxetiwaka loko va katsanile va languteriwa ku vekisa kwalomu ka R50 wa tibiliyoni eka ikhonomi. Ku tlakuka ka mpimohansi wa ku nyikiwa ka layisense ya ku endlili ka gezi lowu fambaka swin'we kufika eka 100 ra timegawati wu tikomba wu ta tisa vuvekisi byo ka byi nga ri bya mfumo byo tivikana eka tipurojeke to endla gezi.

Afrika-Dzonga ya ha ku kuma vutiboheleri byo singula bya kwalomu ka R131 wa tibiliyoni ku hakelela ku cinca ka kahle kuya eka ikhonomi leyi humesaka khaboni ya le hansi hi ku vekisa eka eneji leyi pfuxetiwaka, hayidirojeni leyi nga kahle eka mbangu na mimovha leyi tirhisaka gezi. Vutiboheleri lebya United States, United Kingdom, France, Germany na European Union byi fambisana na Ntwanano wa le Paris, lowu endlaka leswaku matiko lama nga fuma ya boheka ku seketela ku susiwa ka khaboni eka misava leya ha hluvukaka.

Vuvekisi lebya eneji byi ta hi pfuna ku hlula ku fambetela ka gezi loku onhaka swinene loku tiko ri nga langutana na kona eka nkarhi wa sweswi, loko mpimo lowuntshwa wo endla gezi wu sungula ku tirha.

Vuvekisi byintshwa byo talanyana eka tisenthara ta data na tikhebulu ta le hansi ka lwandle a byi nga tisi vuvekisi byintshwa ntsena, kambe byi ta nyika switirhisiwakulu

leswi lavekaka ku tisa ku kula ka thekinoloji na tiindasitiri ta vuhlanganisi bya tiqingho.

Xiphemu xa nkoka xa pfhumba ra hina ra vuvekisi i ku cinca loku nga na xivumbeko loku nga ta hi vuyerisa swinene loku hi ku endlaka eka tindhawu to fana na eneji, vuhlanganisi bya tiqingho, mati na mihlaluko na swiporo. Ku cinca loku ku ta antswisa matirhelo ya xihatla na ku phikizana, leswi nga ta yisa ehansi ku durheriwa hi ku endla bindzu eAfrika-Dzonga, na ku khatata vuvekisi byo ka byi nga ri bya mfumo lebyikulu eka ikhonomi ya hina ya switirhisiwakulu.

Sweswi hi na tizoni ta ikhonomi to hlawuleka ta 13 etikweni hinkwaro, leti nyikaka vavekisi swihlohteri swa vuvekisi lebyi kongomisiweke, tihakelo ta xibalo leti tsakeriwaka na nseketelo wo xavisela matiko mambe. Leswi swi tisa masungulo ya vumaki lama kokaka mahlo eka tikhamphani leti lavaka ku phakela timakete ta laha tikweni na ta matiko ya misava. Nkoka wa tona wu tlakukile ku ya emahlweni hi ku tumbuluxiwa ka Ndhawu ya Mabindzu ya Nkaswipimelo ya Tikokulu ra Afrika, leyi nga sungula ku tirha ximfumo ekusunguleni ka lembe.

Hambiloko mpimo wa vuvekisi wu nonokile hikwalaho ka ntshikelelo wa ntungukulu lowu, na tipurojeke to talanyana ti hlwerisiwile, pfhumba lera vuvekisi ri sungula ku khoma rivilo nakambe.

Loko hi ri karhi hi humeleta eku tirhiseni ka Kungu ra ku Aka hi Vutshwa na Nhlarhanelo wa Ikhonomi – ri ri na nkongomo wa rona eka switirhisiwakulu, nhluvukiso wa tiindasitiri, ku cinca eka matholelo na swivumbeko – mbangu wa vuvekisi wu ta antswa ku ya emahlweni.